



ҮӨРЭХ ДЬЫЛЫН КӨРСӨ?

Олох арьшах күнүзэн оёдорбут оскуолаба, уһуяаһига барар күнүэрэ типтээн тийиэн кэлэ. Төрөһүттэр оёдорун таһаһынан саһынан, үөрэнэр тээбириннэринэн хааччыһан бука дии бэлэм оло-роһоро буолуо. Онуоха туран оёо үөрэнэр, иһитилэр объектара үөрэх дьылыгар төһө бэлэмнээхтэрий? Туох сана уларыйыы киир-дэ? Бу боһуруостарга хоруйу улуустаабы үөрэх управлениетын на-чальнига В.Н.Ковкин бэйэрэ:



үлдэгдэллэрэн эрэлт. Билэгийн да охуу-
сгаларынаа сокращение бара турар. Бу
богшууоска "Рабочий совет УНО" му-
нахтыахтаах. Онно сүнийүн ырыгыах-
таахтыл, кэпэстэхтэхтэ.

Онтон 110 орду доты ахсааннаах
малокомплектнай оскуолалар хаалгал-
лар. Улахан оскуолалаах нэһилиэгэртэ
кылааска 14 үөрэнээччи баар буолуох-
таах. Онтон кыра буолларна боптуруос
быхахан.

АА: Кадр төбө үләрмиде?

– Бу үерх дымлалтар биеэ нэхилзэн (Хатылы, Мындагаайы, Мугудай, Кытаанах, Арыылаах) огулгаларын директордара уларыйдылар. Бары эдэр-санах уолаттар. Санта көрүүлээх толкуйунан, айыммыллаах үлүнэн, элгийттиһэстээх сыйһаманынан байаларын көрдөрөөхтөрү дээн эрэстэбин.

А.А: Аны үхуйааннарга киприэзхэ. Үхуйаанга оёо мизэтэтин бөшгүрүоһа хайдавый?

– Нөхцөлнэртэргэ үндэстэй, министэ тийнээр. Онтон Чурагны салинньэтитэр 60 % эрэ оро хабыллар. Министэ тийнбэт. Бирчигинтэ: объект кыраарас, нэдр арайлаах уонна үһүн туола илээк оворлору ыла оворлолор.

Билгийн үгүйсгэсэн "Детский сад" дэглээнэтгэнэр. Ол эбэтэр 3 сааһыттан ыһылаахтаах. Дыаһыла-сад олох туһунан бэйтэ директордаах, нээнтэлэрдээх, анал программаах буолуохтаах. Манна сэрү сага сокуонунан 2 да ыһыттан ыһылаахха сөп дэглээн ыһытлар. Билгийн үс сааһыттан алараа буолларана ыһыттан дэглээн дэглээн уураады олоххо киллэрэн эрбэт.

АА: Ойгон оёну көрөн олоруута үбэ тэрилтэттэн балтараа сааһыгар дигри бэриллэр, пособие бэриллэр эрэрийыга олготунан 130 эгэ солкуобай дии?

– Овр нөрөр ийэлдэргэ хамнастарын 40 %-на овр балтараа саанһыг дьлы төлөнөр. Ийэ онгон хаалбыг балтараа сыл 130 солкуобайынан мунурданар. Сокусон оннуу. Бу бийиги хашпырымыс-пыт буюлбатах.

АА: Соёотой ийэлэр хайшах буюулал-

JEAD?

– Хомойутих ийин, хайдах да гынар
кыахпыт суох.

АА: Очигдо сотору кэмнээн бу бопуруону быһаарарга дьааһыла-салайыллыа дуо?

– Бу бопсруус улуус муниципал-
най тэрмиллтигэр барылдизн сөстөөх.
Кэллн бу проблемага ылсан ылсан,
үөрөтэн көрөң, дьаарыстанан баран
2009 сылтан үлэлэтиэххин, туруоруу-
схуну.

Тус санааг Төрөлшүт бичирч өгдүүлнэ. Киши – орштон савалаан улахан кишинээ тийшэ ресурсалаах буюлар. Болдбоншүт сытан үнээ оро ухуулаагтаа сүрэгтарааа элбэрч бэлэн-көрөн, эрдэ сайдан оркуулааа кюлар. Бастаки сыларулар туйтун көрдөрүүлээх, орто кылаастарга үчүтэй, орто, оро үрэхтэн билиитэн-көрүүтэн салган хаалар. Оркуулатын бүтэрэн устудуушнуу барар, бастаки куурсун бүтэрбээкэ бэрхэин, тэннин кэлэр.

Маньин хартыына бийиги олохцутар суох буолбутах. Ол иһин ийэлэр тоҕо оҕу олох кыра эрдэхтэриттэн уһууһаанга биэрэ сатыылларын өйдөөбөтүн. Кып-кыра эрэри реферат суруйаллар, аадылларга, нуолхай үлэҕэ кытталлар. Биир өттүнөн көрдүккө бу — кытабыл.

Харгал харчлалд, эрчиллэгт, психологичта, нийгмтн, сүсэр-майгыт ийэ үлэж тахсарыгтан, харыгтан солбуулан хаалар. Тус бэйэм орну уһуизанга улаашлыгын келжэ, оскуллага киризи эр ивнижэ бэлэргэхха наада дот саньны-

А.А.: Аны бу сага хонгуорабыт туһунан кэпсээ элэ?

– Улууэ учууталларын бизир күннээх хамнастарынан, бэйлэбит үлүһтүнэ бу дьыны таһаардыбыт. Бүтүгүнү күннээ үбүлээһинэ кыаллыбакка эмээ тохтоон турар. Улуустаагы үөрэх управлениетын хаһаайыстыбаннай биригээдэтин тэрийэн, үс биригээдэни ылан бу үлэ бүтэ. Билигин кыралаан муоста үлэтэ бара турар. Онтон системабытар киириэхтэ.

XXX

Улууустаавы ОдьКХ начальнига
ЕИСавина үөрөх управлениетын объ-
ектарыгар сылааһы ыттыты туһунан
бу күрдүк кэлиһин:

Балагын бийн 7 нүгүттэн үнрэх
управлениягын объектарыг бэрби-
эрхэдээн сылаагы ытыахтаахыг



1987 сэлга СР Мнххтрдэрин Сэбиэтин нэг бигэргэмийг уурааруулан сүлээхыг үзүүлж, хүнтэн объект бигэ күн +10 кыраадыстан хамсаабанга турдарына олохтоохтук өггүлдан барар. Бигийг "Роммунгенпосбег" тэрилтэтин кылта баса үлэлийгит Кипидэр нэхэ-күүхэ суох, үчүгэй туруктаах дигбит объектарыгар көнүл бигэрэллэр, оччоро бигийг ыштабег. Маны таһынан олохтоох бюджет 15 мөл. суумалдах нэстэх олоорор, нэс төлөнө бигийна халбоомон дигн бигирнэстэх олооробут.

Хас бигдэлд үүрэх, уншуулан тэрилтэтэ объекта тодорю бэлэмизэрин туһунал паспордаах, бирикээстээх, установка барбыг буолуохтаах. Объект аана бүтүн, утешеннай, подьезд оюһууллубут буолара ирдэнэр. Бу ирдэбил толо руллубут буоллаһына итгитин барар мэистрэтэ баар буолар. Күн бүтүнгэтэ дылы биир да директор, сэбиэдистэй калан бэлэизэхэ илин баттат, кэрдэрэ илик.

Бизийн үлүүс, сэлэнгнээ дэвхэлтэй, улуустаа пиэназия, киин бэллэһа котельнайдарытар сууйуу, илээска, уу хачаадаһын үлэтэ бара турар. Ойгон атын котельнайдар на-собоун хачаадаһахтар. Нэһилик котельнайдар Мэлдэхэн нэһилиэгтэн ураты үчүгэй туруктаахтар. Ааспыт сылларт нэһилик котельнай-дары өрөмүөннээн, оптимизациялаан кэлбиһит. Быылдыгтан сүүрн үлэ Чу-рагы сэдизнэлтиг барыта.

Айталина АЛАМОВА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ПО 3 СЕНТЯБРЯ (www.rp5.ru).

	пятница 29 августа		суббота 30 августа			воскресенье 31 августа			понедельник 1 сентября			вторник 2 сентября		среда 3 сентября			
Местное время	17:00	23:00	05:00	11:00	17:00	23:00	05:00	11:00	17:00	23:00	05:00	11:00	23:00	11:00	23:00	11:00	23:00
Облачность %																	
Осадки мм																	
Давление мм	739	738	737	737	736	737	737	737	735	733	733	732	733	735	736	735	735
Температура °C	+13	+11	+10	+13	+18	+15	+13	+13	+18	+17	+16	+15	+14	+13	+12	+12	+12
Влажность %	95	98	98	90	71	95	97	92	67	84	87	89	98	94	95	-	-
Ветер м/с	С-В 3	С 2	С 1	С-В 1	С-В 1	С-З 1	З 2	Ю 1	В 3	В 4	В 4	Ю-В 3	Ю-В 1	Ю-З 2	З 1	Ю-З 2	З 4
Солнце восход/закат	06:51	21:29		08:54	21:26			06:57	21:23		06:59	21:19		07:02	21:16	07:05	21:13
Луна восход/закат	03:44	21:03		05:34	21:01			07:17	20:59		08:56	20:56		10:30	20:53	12:04	20:50
фаза																	

1. Эн санаар ыгчат ханыата наада дуо?
 2. Ыгчат ханыата төһө кээмэйдээх, нэдиэлэҕэ хаста тахсар буолуон баҕараҕын?
 3. Баара буоллар сый анаҕытар, ыйга төһө солкуобайга суруйтарыан этэй?
 4. Ыгчат ханыатыгар ханнык темаҕа суруйуулары аарыаххын баҕараҕын?
 5. "Сага олоххо" ханнык балаһалары, рубрикалары ааҕарҕын сөбүлүүтүн?
- Ытыктабыллаах ааҕааччы, бу купону толорон баран "Сага олох" ханыат редакциятыгар аадырыстаан ыгыт.
- Аадырыспыт: Чурапчы сэлээнньэти, Карл Маркс уулуссатын, 26. Билсэр тел.: 41-265.

Совет депутатов МО «Мугудайский наслег»
МР «Чурапчинский улус» решает:

Об утверждении Положения «О налоговой политике по местным налогам МО «Мугудайский наслег»

1. Утвердить Положение «О налоговой политике по местным налогам МО «Мугудайский наслег».
2. Опубликовать. Решение и настоящее Положение в улусной газете «Саҥа олох» до 30 сентября 2008 г.
3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 г.

КИ. ПЕРМЯКОВ,
председатель Совета депутатов.

Положение

«О налоговой политике по местным налогам МО «Мугудайский наслег»

Настоящее Положение устанавливает следующие элементы налогообложения по местным налогам: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов на территории МО «Мугудайский наслег».

1. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются Налоговым Кодексом РФ.

На территории МО «Мугудайский наслег» в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации действуют местные налоги:

- 1.1. земельный налог;
- 1.2. налог на имущество физических лиц.
2. При предоставлении льгот по уплате местных налогов, связанных с изменениями в федеральном и республиканском законодательстве, сумма выпадающих доходов местного бюджета возмещается из бюджетов соответствующего уровня.

3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Налоговый кодекс РФ, иные акты законодательства о налогах и сборах, соответствующие изменения и (или) дополнения вносятся в настоящее Положение.

1. Земельный налог

Статья 1. Налоговые ставки

1. Налоговые ставки устанавливаются в размере от кадастровой стоимости земельных участков:

- 1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участ-

сток, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

- Код бюджетной классификации:

182 1 06 06013 10 0000 110 - Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений.

1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

- Код бюджетной классификации:

182 1 06 06023 10 0000 110 - Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений.

Статья 2. Налоговые льготы

1. Освобождаются от уплаты налога за территории лиц, указанные в статье 395 Главы 31 «Земельный налог» НК РФ.

2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей для категорий налогоплательщиков, указанных в п.5 ст.391 главы 31 «Земельный налог» НК РФ.

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога

1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.

Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения у налогоплательщиков в течение налогового периода права на налоговую льготу, документы, подтверждающие такое право, предоставляются в течение календарного года.

2. Налог зачисляется по реквизитам получателя:

УФК по Республике Саха (Якутия) (Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Саха (Якутия) УОПМ в Чурапчинском улусе) р/с 40101810100000010002 ИНН 1415007936 КПП 143003001 ОКАТО МО 98258825001

БИК 049805001 ГРКЦ Нац. Банка Республики Саха (Якутия) БАНК РОССИИ г. Якутск Коды бюджетной классификации.

3. Установить следующий период сроков уплаты земельного налога:

3.1. Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления по итогам налогового периода, уплачивают до 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Уплата налога производится по истечении налогового периода не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.

5. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Налог на имущество физических лиц

Статья 1. Ставки налога

1. Ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным критериям устанавливаются в следующих пределах:

Стоимость имущества	Ставка налога, %
До 300 тыс. рублей	0,1
От 300 тыс. рублей до 500 тысяч	0,3
Свыше 500 тысяч рублей	0,5

Статья 2. Льготы по налогу
Установить, что от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории граждан по перечню, предусмотренному статьей 4 закона РФ от 09.12.1991г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

Порядок исчисления и сроки уплаты налога определены статьей 5 Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц».

Зачисление налога производится по реквизитам получателя:

УФК по РС (Я) (Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Саха (Якутия) р/с 40101810100000010002 ИНН 1415007936 КПП 143003001 ОКАТО МО 98258825001 БИК 049805001 ГРКЦ Нац. Банка Республики Саха (Якутия) БАНК РОССИИ г. Якутск

Код бюджетной классификации:

182 106 01030 10 0000 110 - налог на имущество физических лиц

ССРС УТУӨЛЭЭХ ТРЕНЕРЭ, САСР УТУӨЛЭЭХ
УЧУУТАЛА, "БОЧУОТ ЗНАГА", "ОКТЯБРЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ" ОРДЕННАР КАВАЛЕРДАРА
ДП.КОРКИН УБУЛУӨЙДЭЭХ СЫЛЫН ЧЭРЧИТИНЭН
СР ПРЕЗИДЕНЭ ВАШТЫРОВ БИРИИЫГЭР
1993-1994, 1995-1996 с.т. уолаттарга көнгүл
тустууга "Боотурдар ооньнуулара" фестиваль
программата

Кыттааччылар ыһааһыннара:

1993-1994 с.т.-32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63кг, 69 кг, 76 кг, 76 кг үөһэ;

1995-1996 с.т. (1997 с.т. уолаттар күрэхтэһиитэ быраас уонна тренер анал ыстырааткатынан кыттаахтарын сөп)- 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 60 кг үөһэ.

Балаҥан ыйын 3 күнэ

Күрэхтэһээччилэр, фестиваль кыттаахтара кэлэр күнүрэ.

10.00 мандатнай хамыһаһыа үлэтэ;

15.00-18.00 кыттааччылар ыһааһыннаһыллара.

Балаҥан ыйын 4 күнэ

09.00-13.00 күрэхтэһиитэ;

14.00 күрэхтэһиити үөрүүлээхтик аһыт;

13.00-14.00 эбиэт;

14.30-16.00 күрэхтэһиитэ;

16.00-17.00 полуфинал уонна финал күрэхтэһиитэрэ;

17.00-18.00 күрэх бастакы күнүн кыайылаахтарын, призердарын наҕараадалааһын.

Балаҥан ыйын 5 күнэ

09.00-12.30 күрэхтэһиитэ;

12.30-13.00 ДП.Коркин нааматынныгар сибэкки ууруу;

13.00-14.00 эбиэт;

14.00-16.00 күрэхтэһиитэ;

16.00-18.00 полуфинал уонна финал күрэхтэһиитэрэ;

18.00-19.00 фестиваль үөрүүлээх сабыллыта, күрэхтэһиити күнүн кыайылаахтарын наҕараадалааһын.

САСР, РСФСР, ССРС
УТУӨЛЭЭХ ТРЕНЕРЭ
ДП.КОРКИН ТӨРӨӨБҮТЭ 80
СЫЛЫГАР АНАЛЛААХ
ҮӨРҮҮЛЭЭХ ЛИНЕЙКА
БЫЛААНА

Буолар кэмэ: Балаҥан ыйын 5 күнэ, 2008 с.
Буолар сирэ: ДП.Коркин аатынан Чурапчы республикатааҕы спортивной оҕо интернат-оскуолата.

Сыала-соруга:
- САСР, РСФСР, ССРС үтүөлээх тренере ДП.Коркин аатын үйэттиити;
- төрөөбүт сир историятын оҕолорго билииннэриин, чөл олоху пропагандалааһын;
- оҕолорго төрөөбүт дойдуга тапталы, төрөөбүт дойдунан кизин туттуунуунэриин, патриотизмга илтиити.

Үөрүүлээх линейка кыттаахтара: улус оскуолаларын делегациялара (биир оскуолаттан 10 бэрэстэбиитэл).

1. 09.00-10.00 линейка кыттаахтарын регистрациялааһын (үөрэнэр корпус);
2. 10.00-11.00 үөрүүлээх линейка саҕаланьыта, улус тренер нааматынныгар венктары ууруу;
3. 11.10-12.30 Спортивной Албан аат музейыгар сылдьыи, ДП.Коркин илтиллээччилэрин, үөрэнээччилэрин кытта көрсүһүү;
4. 12.30-14.00 эбиэт;
5. 14.00-19.00 финальной күрэхтэһиитэр, СР Президентэ В.А. Штыров бириинигэр көнгүл туштууга "Боотурдар ооньнуулара" республикатааҕы фестивалы үөрүүлээхтик сабыт.

